

**„DUIF Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**  
**za godinu koja se završava 31. decembra 2022. godine i**  
**Izvještaj nezavisnog revizora**

**SADRŽAJ:**

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3-5
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.12.2022. GODINE	
- Izvještaj o dobitku i gubitku i ostalom ukupnom rezultatu	7
- Izvještaj o finansijskom položaju	8
- Izvještaj o promjenama u kapitalu	9
- Izvještaj o tokovima gotovine	10
- Napomene uz finansijske izvještaje	11-25

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi  
**„DUIF Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka**

### *Mišljenje*

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja „DUIF Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2022. godine, izvještaj o ukupnom rezultatu, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za period koji se završava na taj dan, kao i napomene koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj društva „DUIF Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka na dan 31. decembra 2022. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

### *Osnova za mišljenje*

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovjen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu s *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), kao i u skladu sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

### *Ključna revizorska pitanja*

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period.

Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formirajušem mišljenju o njima i ne iznosimo izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Vrednovanje poslovnih prihoda (napomena 4.)	
Opis ključnog pitanja	Kako se u reviziji bavilo s tim pitanjem
Društvo je za period 2022. godine iskazalo ukupno poslovne prihode, u iznosu od 1.121.134 KM, od čega se 1.035.786 KM odnosi na prihod po osnovu naknade za upravljanje investicionim fondovima, a 85.348 KM na prihod od izlazne naknade koja se naplaćuje prilikom otkupa udjela fondova.	<p>Na bazi uzorka izvršili smo provjeravanje osnova za priznavanje navedenih prihoda. Ti postupci podrazumijevaju pregled mjesecnih obračuna. Takođe utvrdili smo da li su iskazani prihodi prezentovani u ispravnom obračunskom periodu.</p> <p>Na osnovu sprovedenih procedura, nismo uočili bilo kakve značajne nedostatke u vezi sa ovim pitanjem.</p>

Vrednovanje i prezentacija nekretnina, postrojenja i opreme (napomena 9.)	
Opis ključnog pitanja	Kako se u reviziji bavilo s tim pitanjem
Društvo je u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2022. godine iskazalo nekretnine, postrojenja, opremu i investicione nekretnine ukupne neamortizovane vrijednosti 779.949 KM. Nekretnine, postrojenja i oprema čine 63% ukupne imovine Društva.	<p>Pregledali smo dokumentaciju o vlasništvu nad nekretninama.</p> <p>Uvjerili smo se u postojanje i fizičko stanje građevinskih objekata i opreme i provjerili postojanje dokaza koji ukazuju na obezvređenje.</p> <p>Pregledali smo obračun amortizacije nekretnina i opreme, provjerili osnovanost prepostavki za utvrđivanje amortizacionih stopa i matematičku tačnost obračuna.</p> <p>Pregledali smo prezentaciju dugoročne imovine u izvještaju o finansijskom položaju i napomenama uz finansijske izvještaje.</p> <p>Na osnovu sprovedenih procedura, nismo uočili bilo kakve značajne nedostatke u vezi sa ovim pitanjem.</p>

#### *Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje*

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS) i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

#### *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomski odluke korisnika donesene na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške; osmišljavamo i obavljamo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilazeњe interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući i sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identificirali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, kao i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Slobodan Lukić, ovlašćeni revizor.

Adresa revizorskog društva: Petra Preradovića 21, Banja Luka

Datum izvještaja nezavisnog revizora: 22. 3. 2023. godine.

Direktor:

Milenko Vračar



Ovlašćeni revizor:

Slobodan Lukić



„DUIF Management Solutions“ d.o.o.  
Banja Luka

Finansijski izvještaji  
za period koji se završava 31. decembra 2022. godine

Banja Luka, februar 2023. godine

**IZVJEŠTAJ O DOBITKU I GUBITKU I  
OSTALOM UKUPNOM REZULTATU**

U periodu od 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. godine

Opis	Napomene	2022. godina	2021. godina
Prihodi od pružanja usluga		4 1.121.134	899.897
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>		<b>1.121.134</b>	<b>899.897</b>
Troškovi materijala, goriva i energije		(2.672)	(4.428)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	5	(233.022)	(205.642)
Troškovi proizvodnih usluga	6	(10.454)	(9.167)
Troškovi amortizacije	10	(7.765)	(3.893)
Nematerijalni troškovi	7	(187.402)	(167.438)
Troškovi poreza i doprinosa		(4.696)	(6.318)
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>		<b>(446.011)</b>	<b>(396.886)</b>
<b>Poslovni dobitak</b>	8	675.123	503.011
<b>Dobitak redovne aktivnosti</b>		<b>675.123</b>	<b>503.011</b>
Rashodi od korekcije grešaka i promjene rač. politika		-	(253)
<b>Dobitak prije oporezivanja</b>		<b>675.123</b>	<b>502.758</b>
<b>Porez na dobit</b>			
- tekući porez na dobit	8	(68.177)	(50.501)
		<b>(68.177)</b>	<b>(50.501)</b>
<b>Neto dobitak</b>	8	<b>606.946</b>	<b>452.257</b>
<b>Ostali rezultat</b>		-	-
<b>Ukupan rezultat za period</b>		<b>606.946</b>	<b>452.257</b>
<b>Zarada po akciji</b>		-	-

Napomene na narednim stranama  
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU**

Na dan 31. 12. 2022. godine

Opis	Napomene	31. 12. 2022. godine	31. 12. 2021. godine	u KM	
<b>AKTIVA</b>					
<b>Stalna imovina</b>					
Nematerijalna ulaganja		2.751	5.091		
Nekretnine, postrojenja i oprema	9	777.198	678.281		
		<b>779.949</b>	<b>683.372</b>		
<b>Obrtna imovina</b>					
Kupci	10	129.164	98.705		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	11	325.244	312.189		
Aktivna vremenska razgraničenja		325	295		
		<b>454.733</b>	<b>411.189</b>		
<b>Ukupna aktiva</b>		<b>1.234.682</b>	<b>1.094.561</b>		
<b>PASIVA</b>					
<b>Kapital</b>					
Osnovni kapital		400.000	400.000		
Zakonske rezerve		40.000	40.000		
Neraspoređeni dobitak		606.946	452.257		
		<b>1.046.946</b>	<b>892.257</b>		
<b>Kratkoročne obaveze</b>					
Dobavljači i primljeni avansi	13	27.258	34.450		
Ostale kratkoročne obaveze	12	103.652	128.398		
Obaveze za porez na dobit	8	56.177	38.501		
Obaveze za ostale poreze i doprinose		649	955		
		<b>187.736</b>	<b>202.304</b>		
<b>Ukupna pasiva</b>		<b>1.234.682</b>	<b>1.094.561</b>		

Napomene na narednim stranama  
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Za period koji se završio na dan 31. 12. 2022. godine

Opis promjene	Osnivački kapital	Zakonske rezerve	Akumulirani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	Ukupno
<b>Stanje, 1. januar 2021. godine</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>428.301</b>	<b>868.301</b>
Neto dobitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	-	-	452.257	452.257
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	-	-	(428.301)	(428.301)
<b>Stanje, 31. decembar 2021. godine</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>452.257</b>	<b>892.257</b>
Neto dobitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	-	-	606.946	606.946
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	-	-	(452.257)	(452.257)
<b>Stanje, 31. decembar 2022. godine</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>606.946</b>	<b>1.046.946</b>

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

### IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. godine

Opis	2022. godina	2021. godina
<b>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	1.090.675	883.495
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	53.287	54.912
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	(184.466)	(122.712)
Odlivi po osnovu isplata zarada i naknada zarada	(233.022)	(205.642)
Odlivi po osnovu poreza na dobit	(50.500)	(68.578)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(80.276)	(89.580)
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>595.698</b>	<b>451.895</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>		
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	(104.341)	(193.623)
<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>(104.341)</b>	<b>(193.623)</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(478.302)	(300.000)
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(478.302)</b>	<b>(300.000)</b>
<b>Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenta</b>	<b>13.055</b>	<b>(41.728)</b>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	312.189	353.917
Pozitivne kursne razlike	-	-
Negativne kursne razlike	-	-
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda</b>	<b>325.244</b>	<b>312.189</b>

Napomene na narednim stranama  
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

### 1. Osnovne informacije o Društvu

DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka je pravni sljedbenik DUIF „Mikrofin invest“ d.o.o Banja Luka.

Društvo je 17. juna 2016. godine u sudu izvršilo promjenu vlasnika, ovlaštenih lica za zastupanje društva i naziv iz „DUIF“ Mikrofin invest“ d.o.o Banja Luka u DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka. Rješenje suda broj 057-0-Reg-16-001173 od 17.06.2016. godine.

Rješenjem Okružnog privrednog suda broj 057-0-Reg-20-000725 od 20.05.2020. godine, izvršena je promjena člana i prenosa udjela na osnovu odredbe člana 61. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, pa je kao osnivač i vlasnik upisan Bojan Bundalo.

Osnivački kapital Društva je 400.000 KM, sa vlasništvom jednog fizičkog lica. Osnovna djelatnost društva je upravljanje investicionim fondovima.

Društvo je dobilo dozvolu za rad rješenjem broj 01-UP-051-2892/08 koje je izdala Komisija za hartije od vrijednosti 10. jula 2008. godine, i svoje poslovanje uskladilo sa izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima koje su donesene 14. oktobra 2015. godine. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-52-315-20/16 od 1. jula 2016. godine.

Društvo upravlja sa šest Otvorenih investicionih fondova koji su tokom 2018. godine nastalih preoblikovanjem Zatvorenih investicionih fondova kojim je Društvo upravljalo, a koji su pravni sljedbenici Privatizaciono investicionih fondova.

Od Komisije za hartije od vrijednosti 8. jula 2016. godine Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka, ZIF „BLB PROFIT“ a.d. Banja Luka , ZIF „BORS INVEST“ a.d. Banja Luka i ZIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka, a 5. avgusta 2016. godine dozvolu za upravljanje ZIF „AKTIVA INVEST FOND“ a.d. Banja Luka i ZIF „VB FOND“ a.d. Banja Luka.

Društvo u 2022. godini imalo 8 zaposlenih (u 2020. godini je imalo 6 zaposlenih) radnika sa VSS, koji su na osnovu propisane organizacione strukture raspoređeni za obavljanje poslova Uprave, te u organizacionim jedinicama (Front, Middle i Back office) i na internu reviziju.

Sjedište Društva je Ul. Jovana Dučića 25 Banja Luka.

Organi upravljanja Društvom su Izvršni direktori, Upravni odbor i Skupština Društva.

## **2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i korišćenje procjenjivanja**

### *2.1. Osnove za prezentaciju*

Finansijski izvještaji su sastavljeni za period koji se završava na dan 31.12.2022. godine i izraženi su u konvertibilnim markama (KM). Uporedne podatke predstavljaju revidirani finansijski izvještaji za period koji se završavao na dan 31.12.2021. godine.

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske.

Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj i BiH.

Pored toga, priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike i Pravilnikom o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu.

Društvo priprema finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja (going concern).

### *2.2. Standardi i tumačenja primijenjeni u pripremi FI*

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, pravna lica u Republici Srpskoj treba da sastave i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonskim i profesionalnim regulativama, koje podrazumijevaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovađa (IFAC).

Računovodstveni i revizijski standardi su standardi, uputstva, objašnjenja, smjernice i načela definisani zakonom, objavljeni od profesionalnog udruženja u saradnji sa Ministarstvom finansija.

Upravni odbor Saveza računovađa i revizora Republike Srpske je 9. novembra 2020. godine donio Odluku o utvrđivanju i objavljivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) iz 2019. godine. Prema ovoj Odluci, MSFI iz 2019. godine se obavezno primjenjuju za finansijske izvještaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine ili kasnije.

Promjene u Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, Međunarodnim računovodstvenim standardima, tumačenjima, kao i novousvojeni standardi i tumačenja izdate nakon 1. januara 2019. godine nisu objavljeni i usvojeni u Republici Srpskoj. U skladu sa ovim, ove promjene i novousvojeni standardi nisu primjenjene u sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja.

Uzimajući u obzir potencijalne materijalne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srpske od MSFI i MRS mogu imati na fer prezentaciju finansijskih izvještaja Društva, priloženi finansijski izvještaji se ne mogu smatrati pripremljenim u punoj saglasnosti sa MSFI.

Rukovodstvo Društva ocjenjuje na osnovu trenutno raspoloživih informacija da primjena MSFI i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvijek nisu zvanično prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj te standarda i tumačenja koji još uvijek nisu stupili na snagu neće imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Društva.

Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvijek nisu zvanično prevedeni i usvojeni, kao i objavljeni standardi i tumačenja koji još uvijek nisu u primjeni, objelodanjeni su u napomenama u nastavku.

*Novousvojeni standardi, revizije i interpretacije standarda na snazi koji su u zvaničnoj primjeni u Republici Srpskoj*

Slijedeći standardi, izmjene standarda i tumačenja izdati od strane IASB odnosno IFRIC su trebali da budu primjenjeni u pripremi finansijskih izvještaja za periode koji su počeli nakon 1. januara 2020.

godine, ali nisu primjenjeni pri pripremi ovih finansijskih izvještaja u skladu sa odlukama Saveza računovođa i revizora RS ili još nisu zvanično prevedeni od strane Ministarstva finansija:

- MSFI 16 „Lizing“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2021. godine);
- Izmjena MSFI 9 „Finansijski instrumenti“, MRS 39 „Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerjenje“, MSFI 7 „Finansijski instrumenti: objavljivanja“, MSFI 4 „Ugovori o osiguranju“ i MSFI 16 „Najmovi“- Reforma referentne kamatne stope – faza 2 (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2021);
- Koncesije za iznajmljivanje u vezi sa COVID-19 nakon 30. juna 2021. godine (Izmjene MSFI 16) (na snazi za godišnje periode koji počinju 01. aprila 2021);
- Reforma referentne kamatne stope, faza 2 (dopune MSFI 9, MRS 39, MSFI 7, MSFI 4 i MSFI 16) (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2021. godine).
- Godišnja unaprednja MSFI „Ciklus 2018-2020“ – MSFI 1, MSFI 9 i MRS 41, objavljena od strane IASB-a u septembru 2020. godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine);
- Izmjene MSFI 3 zbog usaglašavanja sa novim Okvirom za finansijsko izvještavanje (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine);

*Novousvojeni standardi, revizije i interpretacije standarda koji nisu stupili na snagu*

Sljedeći standardi, izmjene standarda i tumačenja izdati su od strane IASB odnosno IFRIC do dana usvajanja ovih finansijskih izvještaja, ali još nisu stupili na snagu, niti je objavljen njihov prevod od strane Ministarstva finansija, te nisu primjenjeni prilikom pripreme ovih finansijskih izvještaja:

- MSFI 17 „Ugovori o osiguranju“, uključujući izmjene MSFI 17 (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine);
- Izmjene MRS 1 „Prezentacija finansijskih izvještaja“ – Klasifikacija obaveza na kratkoročne i dugoročne (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine);
- Izmjene MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ – Prihodi prije namjeravane upotrebe (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine);
- Izmjene MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“ – Štetni ugovori – Troškovi ispunjenja ugovora (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine);
- Izmjene MSFI 3 „Poslovna spajanja“ – Reference na konceptualni okvir s izmjenama i dopunama MSFI 3 (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine);
- Izmjene MSFI 4 „Ugovori o osiguranja“ – Producenje privremenog izuzeća od primjene MSFI 9 (datum isteka privremenog izuzeća od MSFI 9 produžen je na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023.); Izmjene MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izvještaji“ i MRS 28 „Ulaganja u pridružena društva i zajedničke poduhvate“ – Prodaja ili doprinos imovine između investitora i njegovog pridruženog društva ili zajedničkog poduhvata i dalje izmjene i dopune (datum stupanja na snagu odložen na neodređeno vrijeme do okončanja istraživačkog projekta o kapitalnoj metodi);
- Izmjene i dopune različitih standarda zbog „Poboljšanja MSFI-jeva (ciklus 2018.-2020.)“ koji proizilaze iz godišnjeg projekta poboljšanja MSFI-jeva (MSFI 1, MSFI 9, MSFI 16 i MRS 41) prvenstveno radi uklanjanja nedosljednosti i pojašnjavanja formulacija (Izmjene MSFI 1, MSFI 9 i MRS 41 na snazi su za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine).
- Izmjene MRS 1 u vezi sa objavljinjem računovodstvenih politika u finansijskim izvještajima entiteta (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine) i Izmjene MRS 8 u vezi sa definicijom računovodstvenih procjena (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine).

### 2.3. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

## 3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

### 3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi od prodaje učinaka i robe se iskazuju po pravičnoj vrijednosti sredstava koja je primljena, ili će biti primljena, u neto iznosu, nakon umanjenja za date popuste i rabate.

Prihodi od prodaje učinaka i robe se priznaju u trenutku kada se rizik i korist povezana sa pravom vlasništva, prenese na kupca.

Prihodi i rashodi poslovanja, ostali prihodi i ostali rashodi, iskazuju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Prihod od zakupa priznaje se po osnovu faktura koje se mjesечно šalju zakupcima po osnovu ugovora o zakupu.

Prihodi i rashodi finansiranja se priznaju po obračunskoj osnovi u periodu na koji se odnose.

### 3.2. Preračunavanje deviznih iznosa

Funkcionalna i izvještajna valuta Društva je Konvertibilna marka (KM).

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan izvještaja o finansijskom položaju, preračunati su u KM po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na taj dan.

Positivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja na dan izvještaja o finansijskom položaju i kursne razlike nastale preračunom poslovnih promjena u stranim sredstvima plaćanja u toku godine, evidentiraju se u korist ili na teret rezultata perioda u izvještaju o ukupnom rezultatu.

### 3.3. Nekretnine postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su iskazane po nabavnoj vrijednosti, umanjene za akumuliranu amortizaciju i nastalo obezvređenje.

Novonabavljene nekretnine, postrojenja i oprema, vrednuju se u visini nabavne vrijednosti i/ili stečene vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturisana vrijednost, uvećana za sve troškove nastale do dovođenja sredstva u odgovarajuće stanje i lokaciju.

Knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme se ispituje u pogledu obezvređenja.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na nabavnu vrijednost, primjenom godišnjih stopa iz Nomenklature, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpisu u toku njihovog korisnog vijeka trajanja, a stope su:

- Građevinski objekti – od 1.8-5%, procijenjeni vijek trajanja od 20 do 55 godina.
- Oprema – od 11-20% , procijenjeni vijek trajanja od 5 do 9 godina.
- Računarska oprema-od 14.30-20%, procijenjeni vijek trajanja od 5 do 6.9 godina.
- Oprema za trgovinu- od 10-18%, procijenjeni vijek trajanja od 5,5 do 10 godina.
- Putnički automobili od 20-30%, procijenjeni vijek trajanja od 3,5 do 5 godina.

Amortizacija se ne obračunava na osnovna sredstva u pripremi dok sredstva nisu spremna za svoju namjenu.

Nekretnine, postrojenja i oprema isknjižavaju se iz evidencije po otuđenju, ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe ili otuđenja tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu isknjižavanja sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i neto knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u izvještaju o ukupnom rezultatu odgovarajućeg perioda.

### 3.4. Troškovi popravki i održavanja

Troškovi popravki i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina priznaju se kao rashod u periodu u kom su nastali.

Za veća obnavljanja koja dovode do promjene funkcionalne vrijednosti stalne imovine, održavanja i popravke se kapitalizuju i amortizuju u skladu sa procijenjenim vijekom trajanja.

### 3.5. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je niža.

Nabavna vrijednost obuhvata fakturnu vrijednost, uvozne dažbine, troškove transporta, rukovanja i ostale troškove dovođenja zaliha na postojeću lokaciju i u postojeće stanje. Trgovinski popusti, rabati i slično umanjuju nabavnu vrijednost.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja, nakon umanjenja cijena za troškove prodaje.

Obračun utroška zaliha materijala se vrši po metodi prosječne ponderisane cijene.

Ispravka vrijednosti zastarjelih zaliha i zaliha sa sporim obrtom vrši se u skladu sa analizom starosne strukture zaliha, sa posebnim naglaskom na rok zastarjelosti kao i na očekivanu potrošnju ili očekivanu prodaju na tržištu.

### 3.6. Obezvredenje nefinansijskih sredstava

Na dan bilansiranja, Društvo procjenjuje da li postoje indikacije obezvredivanja nekog sredstva. Ukoliko postoje, Društvo formalno procjenjuje njegovu nadoknadivu vrijednost.

Ukoliko se utvrdi da je knjigovodstvena vrijednost veća od nadoknade vrijednosti, vrši se umanjenje do nivoa procjenjene nadoknade vrijednosti.

### 3.7. Finansijski instrumenti

#### 3.7.1. Finansijska sredstva

Na dan bilansiranja, finansijska sredstva Društva se odnose na potraživanja od kupaca i druga potraživanja, kratkoročne finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente.

Finansijska imovina se priznaje kada Društvo postane jedna od strana u ugovornim odredbama finansijskog instrumenta.

Društvo određuje klasifikaciju svojih finansijskih sredstava prilikom početnog priznavanja.

U skladu sa MSFI 9, finansijska sredstva Društva se klasificuju kao naknadno odmjerena po amortizovanoj vrijednosti, fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat ili fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Finansijska sredstva se početno priznaju po fer vrijednosti. Troškovi transakcije direktno pripisivi sticanju, se uključuju u početno procjenjivanje cjelokupne finansijske imovine.

Izuzetno od navedenog, početno priznavanje potraživanja od kupaca koja nemaju značajnu finansijsku komponentu, se vrši prema njihovoj transakcionaloj cijeni.

Odmjeravanje vrijednosti finansijske imovine koja se vrednuje po amortizovanoj vrijednosti vrši se primjenom metode efektivne kamatne stope.

Efektivna kamatna stopa izračunava se na osnovu procjene tokova gotovine, ne uključujući očekivane kreditne gubitke. Jednom obračunata prilikom inicijalnog priznavanja, efektivna kamatna stopa se koristi prilikom narednih obračuna prihoda od kamata (zasnovana na bruto knjigovodstvenoj

vrijednosti ili amortizovanom trošku, a u zavisnosti od nivoa umanjenja imovine). Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.

#### Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca se početno vrednuju po cijeni transakcije, ako potraživanja ne sadrže značajnu komponentu finansiranja u skladu sa MSFI 15.

Potraživanja se umanjuju za očekivane kreditne gubitke tokom njihovog vijeka trajanja. Vrijednost potraživanja se umanjuje putem ispravke vrijednosti. Prilikom obračuna ispravke vrijednosti Društvo primjenjuje model očekivanog kreditnog gubitka tako što razmatra vjerovatnoću nastanka neizvršenja obaveze druge ugovorne strane tokom očekivanog ugovorenog roka trajanja finansijske imovine. Društvo vrši analizu potraživanja grupisanih na bazi različitih karakteristika kupaca i trendova istorijskih gubitaka.

Otpis kratkoročnih potraživanja i plasmana kojih postoji vjerovatniča nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana otpis, u cjelini ili djelimično, vrši direktnim otpisivanjem. Vjerovatnočna nemogućnost naplate utvrđuje se na osnovu dokumentovanih razloga.

Druga potraživanja i potraživanja od zaposlenih se ispravljaju, ili otpisuju, na teret neposlovnih rashoda, na osnovu procjene naplativosti svakog pojedinačnog potraživanja.

#### Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

#### 3.7.2. Finansijske obaveze

U skladu sa MSFI 9, Društvo sve svoje finansijske obaveze klasificira po amortizovanoj vrijednosti.

Finansijske obaveze se početno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za troškove transakcije koji se mogu direktno pripisati sticanju ili emitovanju finansijske obaveze.

Finansijske obaveze Drušva uključuju dugoročne i kratkoročne kredite, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja.

#### 3.7.3. Prestanak priznavanja finansijskih instrumenata

##### *Finansijska sredstva*

Finansijsko sredstvo (ili dio finansijskog sredstva, ili grupe finansijskih sredstava) prestaje da se priznaje ukoliko je:

Došlo do isteka prava na priliv novca po osnovu tog sredstva;

Društvo prenijelo finansijsko sredstvo i taj prenos se kvalificira za prestanak priznavanja u skladu sa paragrafom 3.2.6. MSFI 9.

Prenos finansijskih sredstava se vrši samo kada:

Društvo prenosi ugovorna prava na primanje tokova gotovine od finansijskog sredstva; ili

Društvo zadržava ugovorna prava na primanje tokova gotovine od finansijskog sredstva, ali je preuzeo ugovornu obavezu da isplaćuje tokove gotovine jednom ili više primalaca.

##### *Finansijske obaveze*

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada je ona ugašena, to jest kada je ugovorom određena obaveza ispunjena, otkazana ili je istekla.

#### 3.8. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili ugovornu) koja je rezultat prošlih događaja, kada je vjerovatno da će odlivi ekonomskih koristi nastati radi izmirenja obaveze i kada se iznos obaveze može pouzdano kvantifikovati. Ukoliko je vremenska vrijednost priliva novca

značajna, rezervisanje se iskazuje u diskontovanom iznosu očekivanih budućih novčanih tokova, uz primjenu diskontovane stope prije oporezivanja, koja odražava postojeće tržišne uslove i eventualne specifične rizike povezane sa potencijalnom obavezom za koje se priznaje rezervisanje.

### 3.9. Penzijske i ostale naknade zaposlenima

#### Kratkoročne naknade zaposlenima

Društvo plaća doprinose iz ličnih primanja utvrđene zakonom tokom godine, na bazi bruto zarada zaposlenih. Troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspjeha u istom periodu kao i troškovi zarada na koje se odnose. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

### 3.10. Porezi i doprinosi

#### Tekući porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu prijavom poreza na dobit koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda.

Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

#### Odloženi porez na dobitak

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema finansijskim izvještajima, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove imovine i obaveza u izvještaju o finansijskom položaju i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan izvještaja o finansijskom položaju ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

#### Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru poslovnih rashoda.

#### Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2006. godine, čime je zamijenjen sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga.

#### 4. Prihodi od pružanja usluga

Prihodi od pružanja usluga u 2022. godini u iznosu od 1.121.134 KM (u 2021. godini 899.897 KM), odnose se na naknade koje Društvo ostvaruje za upravljanje fondovima u iznosu od 1.035.786 KM (u 2021. godini u iznosu od 861.537 KM), dok se iznos od 85.348 KM (u 2021. godini u iznosu od 38.360 KM) odnosi na prihode od izlaznih naknada po osnovu otkupa udjela.

Naknada za upravljanje je definisana u Prospektu i Statutu Fonda kojim Društvo upravlja i ona iznosi 3,5% godišnje, a obračunava se na neto vrijednost imovine fonda svakog dana i fakturiše na kraju mjeseca za kumulativni iznos.

Pregled naknade za upravljanje fondovima dat je u sljedećoj tabeli:

Opis	2022. godina	2021. godina
OAIF VIB Fond	238.012	224.119
OAIF Aktiva Invest Fond	233.736	205.467
OAIF Profit Plus	209.663	136.758
OAIF Bors Invest Fond	119.439	87.011
OMIF Balkan Investment Fond	117.888	115.996
OMIF VB Fond	117.048	92.186
<b>Ukupno ostali poslovni prihodi</b>	<b>1.035.786</b>	<b>861.537</b>

#### 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda

Opis	2022. godina	2021. godina
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	162.254	157.930
Troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	8.995	8.929
Troškovi otpremnina, nagrada i pomoći u skladu sa propisima o radu	7.330	-
Troškovi zaposlenih na službenom putu	20.828	28.443
Troškovi bruto ostalih ličnih primanja	33.615	10.340
<b>Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda</b>	<b>233.022</b>	<b>205.642</b>

#### 6. Troškovi proizvodnih usluga

Opis	2022. godina	2021. godina
Troškovi transportnih usluga	6.098	5.675
Troškovi usluga održavanja	4.356	765
Troškovi zakupa	-	2.543
Troškovi ostalih usluga	-	184
<b>Ukupno troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>10.454</b>	<b>9.167</b>

#### 7. Nematerijalni troškovi

Opis	2022. godina	2021. godina
Troškovi ostalih usluga	163.630	151.804
Troškovi reprezentacije	13.124	2.691
Troškovi premija osiguranja	1.915	172
Troškovi platnog prometa	5.347	4.280
Ostali nematerijalni troškovi	3.386	8.491
<b>Ukupno nematerijalni troškovi</b>	<b>187.402</b>	<b>167.438</b>

Troškovi ostalih usluga, u iznosu od 163.630 KM se odnose na usluge revizije, stručnog usavršavanja, održavanje informacionog sistema, naknade berzi, Komisiji za hartije od vrijednosti, Centralnom registru hartija od vrijednosti, te na ostale usluge.

#### 8. Nematerijalni troškovi

Opis	2022. godina	2021. godina
Dobitak prije oporezivanja	675.123	502.758
Porez na dobit po stopi od 10%	67.512	50.276
Uvećanje poreske osnovice	9.187	2.247
Umanjenje poreske osnovice	(2.543)	-
<b>Tekući porez na dobit</b>	<b>68.177</b>	<b>50.501</b>
<i>Efektivna poreska stopa</i>	<i>10,10%</i>	<i>10,04%</i>

U 2022. godini, ukupan obračunat poreski rashod je iznosio 68.177 KM, dok je na dan 31. decembra 2022. godine preostala poreska obaveza iznosila 56.177 KM i odnose se na preostali dio obračunatih obaveza nakon odbitka godišnjih akontativnih uplata.

**9. Nekretnine, postrojenja i oprema**

Opis	Zemljište	Postrojenja i oprema	NPO u pripremi	Ukupno NPO
<b><i>Nabavna vrijednost</i></b>				
<b>Stanje, 1. januar 2021. godine</b>	<b>128.799</b>	<b>13.769</b>	<b>352.110</b>	<b>494.678</b>
Nabavka	-	944	192.679	193.623
<b>Stanje, 31. decembar 2021. godine</b>	<b>128.799</b>	<b>14.713</b>	<b>544.789</b>	<b>688.301</b>
Nabavka	-	65.476	38.866	104.342
<b>Stanje, 31. decembar 2022. godine</b>	<b>128.799</b>	<b>80.189</b>	<b>583.655</b>	<b>792.643</b>
<b><i>Ispravka vrijednosti</i></b>				
<b>Stanje, 1. januar 2021. godine</b>	-	<b>8.233</b>	-	<b>8.233</b>
Amortizacija u toku perioda	-	1.787	-	1.787
<b>Stanje, 31. decembar 2021. godine</b>	-	<b>10.020</b>	-	<b>10.020</b>
Amortizacija u toku perioda	-	5.425	-	5.425
<b>Stanje, 31. decembar 2022. godine</b>	-	<b>15.445</b>	-	<b>15.445</b>
<b><i>Sadašnja vrijednost</i></b>				
<b>Stanje, 31. decembar 2021. godine</b>	<b>128.799</b>	<b>4.693</b>	<b>544.789</b>	<b>678.281</b>
<b>Stanje, 31. decembar 2022. godine</b>	<b>128.799</b>	<b>64.744</b>	<b>583.655</b>	<b>777.198</b>

Zemljište u vrijednosti od 128.799 KM čini zemljište na kojem je smješten građevinski objekat u pripremi koji je evidentiran na poziciji avansa i nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi u vrijednosti od 583.655 KM. U obračunskom periodu ulaganja u objekat su iznosila 38.866 KM.

Oprema se sastoji od računarske opreme 4.566 KM, putničkog automobila 58.329 KM i ostala oprema u vrijednosti od 1.849 KM. Amortizovana je po linearnoj metodi otpisa po stopi otpisa u zavisnosti od vijeka trajanja sredstva. Stope otpisa su u rasponu od 10-100%.

#### 10. Kupci

Opis	2022. godina	2021. godina
Potraživanja od povezanih pravnih lica	129.164	98.705
	129.164	98.705
<i>Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca</i>	-	-
<b>Ukupno kupci</b>	<b>129.164</b>	<b>98.705</b>

Potraživanja od kupaca su na dan 31. decembra 2022. godine iznosila 129.164 KM i u potpunosti se odnose na potraživanja od fondova kojima Društvo upravlja.

Pregled ovih potraživanja dat je u sljedećoj tabeli:

Opis	2022. godina	2021. godina
OAIF Profit Plus	56.387	12.433
OAIF Aktiva Invest Fond	20.597	19.549
OAIF VIB Fond	19.900	21.023
OMIF Balkan Investment Fond	10.916	22.711
OAIF Bors Invest Fond	10.913	15.144
OMIF VB Fond	10.452	7.845
<b>Ukupno ostali poslovni prihodi</b>	<b>129.164</b>	<b>98.705</b>

#### 11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Opis	2022. godina	2021. godina
Žiro račun - lokalna valuta	324.737	309.511
Devizni račun	90	-
Blagajna - domaća valuta	417	2.678
<b>Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	<b>325.244</b>	<b>312.189</b>

Na dan 31. decembra 2022. godine saldo gotovine i gotovinskih ekvivalenta je iznosio 325.244 KM i odnosio se na gotovinu na transakcionom računu kod Nova banka a.d. Banja Luka, u iznosu od 324.827 KM i gotovine u blagajni, u iznosu od 417 KM.

## 12. Kapital

Opis	2022. godina	2021. godina
Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	400.000	400.000
Zakonske rezerve	40.000	40.000
Neraspoređena dobit ranijih godina	-	-
Neraspoređena dobit tekuće godine	606.946	452.257
<b>Ukupno kapital</b>	<b>1.046.946</b>	<b>892.257</b>

Dana 28. aprila 2022. godine osnivač Društva je donio Odluku o raspodjeli dobiti prethodnog perioda, u iznosu od 452.257 KM. Na dan 31. decembra 2022. godine, preostali iznos obaveze po ovom pitanju je iznosio 103.652 KM i nalazi se na poziciji ostalih kratkoročnih obaveza.

## 13. Dobavljači i primljeni avansi

Opis	2022. godina	2021. godina
Dobavljači u zemlji	27.258	34.450
<b>Ukupno dobavljači i primljeni avansi</b>	<b>27.258</b>	<b>34.450</b>

## 14. Potencijalne i preuzete obaveze

### Sudski sporovi

Na dan 31.12.2022 godine, prema saznanjima rukovodstva Društva, protiv Društva nema pokrenutih sudskih sporova.

## 15. Finansijski instrumenti

### Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima obezbijedi dividende.

Društvo prati kapital na osnovu adekvatnosti kapitala po osnovu relevantnog pravilnika Komisije za hartije od vrijednosti.

Na dan 31. decembra 2022. godine Društvo nije imalo kratkoročnih ni dugoročnih zaduženja.

### Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima, kao što su kreditni rizik, rizik likvidnosti, tržišni i devizni rizik. Upravljanje finansijskim rizicima je usmjereni na minimiziranje potencijalnih negativnih efekata na finansijske performanse Društva u uslovima nepredvidivosti kretanja na finansijskim tržištima.

Društvo ne koristi finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje obzirom da takvi instrumenti nisu u široj upotrebi, niti postoji organizovano tržište ovih instrumenata u Republici Srbkoj.

### **Tržišni rizik**

Tržišni rizik se odnosi na rizik da određene promjene tržišnih cijena, kao što su promjene cijena najznačajnijih sirovina, kurseva stranih valuta i promjena kamatnih stopa, mogu da utiču na visinu prihoda Društva ili vrijednost njegovih finansijskih instrumenata. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontrolše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

### **Devizni rizik**

Izloženost Društva deviznom riziku prvenstveno se odnosi na ostale dugoročne finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinski ekvivalent, dugoročne kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja denominirane u stranoj valuti.

### **Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi moglo dovesti do finansijskog gubitka Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane i potraživanja.

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraživanja i plasmani odnose međusobno nepovezane kupace sa pojedinačno malim iznosima.

### **Rizik likvidnosti**

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da u svakom trenutku ispunjava svoje obaveze. Rizikom likvidnosti se upravlja održavanjem odgovarajućih novčanih rezervi, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa dospjeća finansijskih sredstava i obaveza.

Struktura i ročnost imovine i obaveza na dan 31. decembra 2022. i 31. decembra 2021. godine dat je u sljedećoj tabeli:

**Finansijska imovina**

	Do 3 mjeseca	3-12 mjeseci	1-2 godine	2-5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<b>31. 12. 2022. godine</b>						
- Bez kamata						
Krediti i potraživanja (uključujući gotovinu i got. ekvivalente)	454.733	-	-	-	-	<b>454.733</b>
	<b>454.733</b>	-	-	-	-	<b>454.733</b>
<b>31. 12. 2021. godine</b>						
- Bez kamata						
Krediti i potraživanja (uključujući gotovinu i got. ekvivalente)	411.189	-	-	-	-	<b>411.189</b>
	<b>411.189</b>	-	-	-	-	<b>411.189</b>

**Finansijske obaveze**

	Do 3 mjeseca	3-12 mjeseci	1-2 godine	2-5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<b>31. 12. 2022. godine</b>						
- Bez kamata						
Obaveze prema dobavljačima	27.258					<b>27.258</b>
Ostale kratkoročne obaveze	160.478	-	-	-	-	<b>160.478</b>
	<b>187.736</b>	-	-	-	-	<b>187.736</b>
<b>31. 12. 2021. godine</b>						
- Bez kamata						
Obaveze prema dobavljačima	34.450					<b>34.450</b>
Ostale kratkoročne obaveze	167.854	-	-	-	-	<b>167.854</b>
	<b>202.304</b>	-	-	-	-	<b>202.304</b>

**16. Poreski rizici**

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina ima više zakona kojima je regulisano poslovanje entiteta, a prevashodno zakoni koji se odnose na poreze. Ti zakoni obuhvataju porez na dobit, porez na lična primanja kao i porez na dodatu vrijednost. S obzirom da ovi zakoni nisu bili u primjeni duže vrijeme, ograničen je broj slučajeva koji se mogu korititi kao primjer.

Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrole više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja uprave. Kao rezultat iznesenog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvo može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarelosti poreske obaveze je pet godina.

To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosna i Hercegovina bude značajniji od onoga u zemljama sa razvijenim poreskim sistemom.

Iako menadžment Društva smatra da Društvo posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću poresku dokumentaciju, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od

tumačenja uprave. Uprava Društva smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje Društva.

**17. Događaji nakon datuma finansijskih izvještaja**

Nije bilo materijalno značajnih događaja nakon datuma finansijskih izvještaja koji bi mogli imati uticaja na prezentaciju priloženih finansijskih izveštaja.

Potvrđeno od strane

*„DUIF Management Solutions“ d.o.o.  
Banja Luka*

---